

Sepedi
Kgato

1B

Sopo e bose



Kedibone Tladi



Ditlhaka (poeletšo)

g,r

Ditlhaka tše diswa

u,y

Sopo e bose

Sepedi

Kgato: 1B

ISBN: 978-1-77981-557-6

© 2023 Ulwazi Lwethu African Languages Literacy Project

Mongwadi: Kedibone Tladi


Mofetoledi: Zodwa Sebashe

Moswantšhi: Peaceful Thulare

Tlhagišo le Kalo: Rock Bottom Graphic & Design


Kgatišo ya mathomo 2023.


Sopo e bose



Kedibone Tladi

Mumu le Pule ba lebelela dijo ka gare ga raka. Ga gona se ba ka se jago.





Ba loga leano la go dira sa go ja.


Ba ya ka morago. Ba lebelela serapana sa
merogo.






Ee! Merogo e budule. Merogo e bose.

Bana ba bina ba buna merogo. Mumu o fula tamati.





Pule o a bina ge Mumu a fula tamati.


Pule o tumula tapola.





Mumu o a bina ge Pule a tumula tapola.

Mumu o tumula eiye. Pule o a bina ge Mumu
a tumula eiye.





Pule le Mumu ba apea sopo ya merogo.

Ba dula fase. Ba ja sopo ye bose ya merogo.





Readers

Kgato 1

- Namune e nanana
- E ba bonolo Malebo
- Sebati le Segokgo
- Kamo o rata go penta
- Mollo
- Pokolo
- Lebile o a emaema
- Pula ya Semaka
- Go bala meropa
- Komelelo
- Yuna o gobetše
- Noga!
- Meriri e megolo
- Lerato la Gabo le Roro
- Di ka fofa?
- Bana ba go ba le mohola
- Sopo e bose
- Basetsana ke Badiši
- Yuna o maketše
- Jobe ga a robale
- Ba ka Polaseng
- Tate o tla boa neng?
- Lerato la mafahlana
- Jase e Fetogile

Kgato 2

- Tsatsa wa šedi
- Go seketše meetse
- Meetse a ka mo le ka mo
- Monyai wa mathaithai
- Šibelane sa Tinyiko
- Roko ya Mebalabala
- Tatso ya dijo tša baVenda
- Bula, Tswalela, Tšweletše
- Dieta tša Phuthi tše diswa
- Leseke la gauta
- Sebapadi sa Maemo
- Tšalatšala wa sengangele
- Kakango ye botse ya Mmira
- Dimpho
- Bolo e timetše
- Mmutla wa mahlajana

Kgato 3

- Sehlare sa Phodišo
- Kwena ya leswenda
- Molemi Morweši le dikgabo
- Matwetwe le dithuthupiši
- Bose bja motepa
- Bophelo bja segwagwa
- Motswako o bohlokwa
- Mohlafi wa mogale
- Mothei wa dihlapi
- Ga ke rate merogo
- Ke tše kgolo go nna!
- Dipoo di a Itefeletše
- Mosetsana yo mabjoko
- Mehuta ya dinamelwa
- Seeta se se botse
- Dinose
- Bašimane ba bohlale
- Go fetoga
- O a hlobaela
- Setswalle sa nnete
- Bolwetši bja mpshikela

Kgato 4

- Phumo wa lethabo
- Ba bapala
- Molalatladi wa Lerato
- Setšo sa baVenda
- Tumo ya ga Moori ya phethagala
- Bolwetši bja dikolobe
- Ntombi o swara lehodu
- Pule o tiiša mmele
- Tate molaodi wa serapa sa diphoofolo

Kgato 5

- Go thuša Rakgolo go fola
- Mae a Kgarebong a timela
- Mama Afrika, Miriam Makeba
- Kgaugelo o tseba nako
- Peu ya mehlolo
- Re etela lešoka la diphoofolo
- Mehlare ya Afrika Borwa
- Toro ya ga Dimpho



Room to Read



NELSON MANDELA
INSTITUTE FOR
EDUCATION AND
RURAL DEVELOPMENT



Enabling successful
open learning for all

Ulwazi Lwethu ke projeke ye e tšweletšwago le go hwetša thušo ya mašeleng go tšwa go Mokgatlo wa Zenex ka maikemišetšo a go tšweletša dingwalwa tše di tlo go šikinya maikutlo a babadi ba maleme a se Afrika. Maikemišetšo a projeke ye ke go ruta le go thekga bana ba mephato ya fase go bala ka kwišo. Dingwalwa tše di ngwadilwe ka dipolelo tše senyane tša Afrika ka tirišanommogo le Molteno Institute for Language and Literacies, Nelson Mandela Institute for Education and Rural Development, Room to Read South Africa, le Saide. Methopo ka moka e tšweleditšwe e le “Open Education Resources” (OER).

Please visit our website to download the full copy of this reader:
ulwazilwethu.org.za



Creative Commons Attribution-
NonCommercial-NoDerivatives
(CC BY-NC-ND) 4.0
International Licence

Disclaimer: You are free to download and share this work as long as you attribute Zenex Foundation, but you may not change this work in any way or use it commercially.



Ulwazi
Lwethu



ISBN: 978-1-77981-557-4

9 781779 815576